


Naka le Nala ba dutse thoteng e ommeng tlasa sefate.

Nala o utlwa mahlaku a tsitsinyehang ha a utlwa moyo o phodileng.



"Mamela Naka. Na o utlwa mahlaku a sefate?" ho botsa Nala.


"Ee, ke ya a utlwa ebole ke bona ha a sisinyeha," ho arabha Naka.



"Na o ya hopola hore ke eng se bakang ho sisinyeha ha mahlaku?" ho botsa Naka.


"Ke ha moyo o fefola dintho," Nala a araba.

"Ke nahana hore ke moyo," Naka araba.




"Re potapotilwe ke moyo o sa bonahaleng...." Nala a qala.

Naka o mo kena hanong, "Empa re bona le ho utlwa
mahlaku a sisinyeha!"



Nala o tswela pele, "Moya ha o bonahale empa re bona le ho utlwa diketso tsa moyo."

"Ke moyo o fokang?" ho botsa Naka.



"Ee," Nala a bosesela.

O tswela pele, "Moya o na le marothodi a metsi marung. Ha marothodi ana a eba boima, a rothela fatshe jwaloka pula."



"Akanya re se re nyolohela marung ka balunu ya moyo o tjhesang. Balunu ena e tshwana le lerothodi la metsi le fuperweng ke moyo," ho rialo Nala.



"Re hema moyā," ho hopola Naka


"Ee, hore diphoofolo le dimela di phele, di hloka moyā," ke
Nala eo.

"Kaofela re hloka moyā o hlwekileng," ho dumela Naka.



"Ha re bone moyo, empa o bopilwe ka eng?" ho botsa Naka.

"Moya ke motswako wa digase le lerole," ho arabā Nala.



"Lefatshe le phuthetswe ke moyo," ke Nala eo.

"Moya o re pota-potile. Moya wa lefatshe o tloha mona ho
fihlela hodimo," o bontsha ka matsoho.



—Dipotso

1. Pale ena e bua ka mang?
2. Ba ho kae?
3. Ke eng tse hlokang moyo hore di phele?
4. Moya o entswe ka eng?
5. Moya o ho kae?
6. Pula ena hobanang?
7. Bolela mesebetsi e mehlano ya moyo.
8. Tshohla dintho tse hlano tse bakang tshilafalo ya moyo.